

METAL ad Gradiška

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
Na dan 31.12.2020.godine

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ГРАДИШКА

1. DJELATNOST

Preduzeće za proizvodnju metalnih proizvoda „Metal“ a.d., Gradiška prvobitno je osnovano 1957. godine kao zanatsko preduzeće za usluge i proizvodnju metalnih proizvoda za potrebe lokalnog stanovništva. Početkom 70-tih godina preduzeće ulazi u sastav Rudarsko-metalurškog kombinata „RMK“, Zenica.

U toku svog postojanja Preduzeće je promjenilo više organizacionih formi, u skladu sa važećim propisima. Tokom 1991. godine, prvi put se organizovalo kao akcionarsko društvo, čiji su akcionari bili zaposleni i penzionisani radnici preduzeća. Zatim se tokom 1994. g. preduzeće formira kao državno preduzeće, a 1996. godine se formira kao Zavisno državno preduzeće „Metal“ p.o., Gradiška, u sastavu tadašnjeg MDP „Poslovni sistem RMK – Zenica“, Prijedor.

Rješenjem broj U/I-1487/2001 od 3. septembra 2001. g. Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršen je upis promjene strukture kapitala na osnovu potvrde Centralnog registra hartija od vrijednosti o vlasništvu nad akcijama broj 240/03 od 20. aprila 2004. godine.

Osnovna djelatnost Preduzeća je proizvodnja i prodaja sopstvenih metalnih proizvoda, a pored toga Preduzeće se bavi i prodajom ostalih proizvoda koji se nalaze u proizvodnom asortimanu Preduzeća.

Matični broj Preduzeća je 1105248,

Sjedište preduzeća je u Gradišci, ulica Dositejeva, br 7, Gradiška.

Na dan 31.12.2020. godine Preduzeće je imalo 101 zaposlenog radnika

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski izvještaji Preduzeća za period od 1.1-31.12.2020 godine su pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS br 36/09 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji RS (Službeni glasnik RS 52/11) propisi iz oblasti računovodstva i revizije koji se u smislu ovog zakona primjenjuju u Republici srpskoj podrazumjevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Međunarodne standarde revizije (IAS), Međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (IPSAS), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAK).



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Na dan 31.12.2020

3.PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od prodaje

Prihodi od prodaje roba i usluga su prikazani po fakturnoj vrijednosti ,umanjenoj za popuste .

3.2.Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u stvarno nastalom iznosu.

3.3 Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti kratkoročni potraživanja se vrši na teret rashoda u bilansu uspjeha za sva kratkoročna potraživanja čija naplata po procjeni rukovodstva nije izvjesna.

3.4. Preračunavanje sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja se preračunavaju u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan svake promjene.Nastale pozitivne i negativne kursne razlike knjiže se u korist ili na teret izvještaja o ukupnom rezultatu.(bilansa uspjeha.)

3.5.Nematerijalna ulaganja

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja čine vrijednost programa za računare ,koji su nabavljeni odvojeno od računara. Iskazana su po nabavnoj vrijednosti i umanjena za ispravku vrijednosti .

3.6. Nekretnine,postrojenja i oprema

Nekretnine ,postrenja i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti ,odnosno procjenjenoj vrijednosti ,umanjenoj za ispravku vrijednosti.Nabavnu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme čini vrijednost po fakturi dobavljača ,uvećana za sve zavisne troškove nabavke i umanjena za sve popuste i rabate od dobavljača.

Radi svođenjua vrijednosti nekretnina ,postrojenja i opreme na fer vrijednost krajem 2016. godine angažovali smo nezavisne procjenitelje koji su sa stanjem na dan 31.12.2016. godine izvršili procjenu fer vrijednosti .Ukupni pozitivni efekti procjene vrijednosti su evidentirani u u okviru revalorizacionih rezervii i prihoda od



usklađivanja vrijednosti imovine , a negativni efekti procjene vrijednosti su prikazani kao rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobit koja nastane prilikom rashodavanja osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda. Gubitak nastaje prilikom otudjivanja osnovnih sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda.

Obnavljanja i popravke koja produžavaju vijek korištenja sredstava , uvećavaju vrijednost nekretnina , postrojenja i opreme . Tekuće održavanje i opravke se knjiže na teret troškova tekućeg obračunskog perioda .

3.7. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava po stopama koje su dobijene na osnovu procjene preostalog vijeka korištenja i nabavne i procjenjene vrijednosti nekretnina , postrojenja , opreme i nematerijalnih ulaganja.

Primjenjene stope amortizacije za glavne kategorije osnovnih sredstava su:

	Stopa amortizacije	Vijek trajanja (godina)
Gradjevinski objekti	1,3 – 5 %	20-77
Kompjuterska oprema	16,5 – 20,00 %	5-6
Automobili	14,3-15,50 %	6-7
Ostala oprema	7,00 – 14,30,00 %	7-14
Namještaj	10,50 – 12,5,00 %	8-10
Specijalni i univerzalni alati	12,50 %	10

3.8. Obezvredjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja , rukovodstvo preduzeća analizira vrijednost nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima .Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje , odnosno osnovno sredstvo ,postoji obezvredjenje ,nadoknadivi iznos te imovine se se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvredjenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procjenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti.

Obezvredjenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda , ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti,tada se obezvredjenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa. Na dan 31.12.2016 izvršena je procena vrednosti zemljišta, gradjevinskih objekata i opreme od strane ovlašćenih procenitelja.



3.10. Zalihe

Vrijednost zaliha materijala i goriva ,rezervnih dijelova se vrednuje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje vrijednost po fakturi dobavljača,transportne i zavisne troškove.

Alati i inventar koji se ne raspoređuje u osnovna sredstva ,raspoređuje se u zalihe ,koje se iskazuju u poslovnim knjigama po nabavnim cijenama ,a otpisuje se u cjelini prilikom davanja na korištenje .Alat i inventar iskazuje se u poslovnim knjigama i poslije otpisa u cjelini , sve dok se ne otudje ili rashoduju.

Roba u skladištu iskazuje se po prodajnim cijenama , a u maloprodajnim objektima po prodajnim cijenama sa ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost.

Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi iskazuju se po cijeni koštanja ili neto prodajnoj cijeni u zavisnosti koja je niža .U cijenu koštanja proizvoda ulaze troškovi materijala,troškovi zarada i drugi troškovi koji se mogu vezati za proizvodnju.

Koristimo metod obračuna utroška materijala po stvarnim nabavnim cenama.
Od 1.1.2015.- Metod prva ulazna cena jednaka je prvoj izlaznoj ceni (FIFO metod)-

3.11.Finansijski instrumenti

Potraživanja od kupaca i druga potraživanja

Potraživanja od kupaca priznaju se po njihovoj nominalnoj vrijednosti .Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na teret rashoda u bilansu uspjeha

Potraživanja od kupaca koja po procjeni rukovodstva nisu naplativa ,otpisuju se indirektno na teret bilansa uspjeha i prikazuju u okviru ostalih rashoda.

3.9. Dugoročni krediti

Dugoročni krediti predstavljaju potraživanje za dugoročni kredit date radniku u cilju rješavanja stambenog pitanja. Kredit se vraćaja u jednakim mjesečnim ratama obustavama od ličnih primanja zaposlenog.

Kratkoročni robni krediti

Kratkoročni robni krediti predstavljaju potraživanja za kratkoročne robne kredite odobrene radnicima preduzeća..Krediti su odobreni beskamtno ,na period od godinu dana ,i vraćaju se u jednakim mjesečnim ratama..

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinskim ekvivalentima i gotovinom podrazumjevaju se gotovina u blagajni i stanja na tekućim računima i depoziti po vedjenju.



Finansijske obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne obaveze za kredite, kratkoročne finansijske obaveze (kratkoročne kredite), kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze.

3.12. Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada preduzeće ima zakonsku i ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske koristi biti potreban da se izmire obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanaj se sastoje od rezervisanaj za beneficije za zaposlene.

3.13. Beneficije zaposlenih

a) Porezi i doprinosi

U skladu sa domaćim propisima i usvojenim računovodstvenom politikom, preduzeće je obavezno da uplaćuje doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, za osiguranje od nezaposlenosti i za dječiju zaštitu.

Preduzeće ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

U skladu sa Pravilnikom o radu, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate preduzeća ili tri prosječne plate radnika, ako je to za njega povoljnije.

Na osnovu las 19 „primanja zaposlenih“ zahtjeva se obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine.

c) Kratkoročna plaćena odsustva

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekucem periodu nisu iskorištrna u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustva se priznaju u iznosima za koje se očekuje da će biti isplaćeni kao rezultat neiskorištenih kumuliranih prava na dan bilansiranja.

U slučaju neakumuliranih plaćenih odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo koristi.

3.13. Porezi i doprinosi

Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja porez koji se plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.



Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodanu vrijednost

Zakonnom o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine, čime je zamjenjen dotadašnji sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.

ZALIHE

	U konvertibilnim markama .	
	31.12.2019	31.12.2020
MATERIJAL	2.017.439	2.036.635
TRGOVAČKA ROBA	1.364	1.218
POLUPROIZVODI I NEDOVRSĚNA PROIZVODNJA	1.036.171	699.283
GOTOVI PROIZVODI	963.623	754.050
UKUPNO	4.018.597	3.491.186

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	U konvertibilnim markama .	
	31.12.2019	31.12.2020
Žiro račun	59.690	442.202
Blagajna	681	748
Devizni računi	9.076	107.818
UKUPNO	69.448	550.768

15. KAPITAL

Akcijski kapital

U toku 1999.g na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i Zakon početnom bilansu sa stanjem na dan 30. juna 1998. godine. Direkcij za privatizaciju Repub Srpske, donijela je Rješenje broj 385/099 od 14. oktobra 1999.g kojim je utvrdila strukturu kapitala Preduzeća na dan 31. decembra 1992. godine u odnosu 74,515% državnog kapitala, prema 25,485% akcijskog kapitala –interni dioničari.



Dana 14.juna 2001.g Direkcija za privatizaciju Republike Srpske odobrila je program privatizacije Preduzeća , i donijela odluku da se privatizacija državnog kapitala izvrši vaučer ponudom (55% državnog kapitala)i metodom tendera (30 % državnog kapitala). Takodje u postupku privatizacije Preuzeća , na osnovu istog Rješenja , 10% vrijednosti akcija državnog kapitala prenosi se u Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i 5% prenosi se na Fond za restituciju .

Tokom 2001.godine Preduzeće je sprovelo postupak svojinske transformacije dravnog kapitala u akcijski .Statusnu izmjenu svojine dijela državnog kapitala verifikovao je osnovni sud u Banjoj Luci rješenjem broj U/I-1487/2001 .

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci 057-0-Reg-19-002476 od 10.12.2019. u sudski registar se upisuje smanjenje osnovnog kapitala kod Društva za proizvodnju metalnih proizvoda Metal a.d.

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

Naziv akcionara	31.12.2019		31.12.2020	
	Iznosu u KM	Učešće %	Iznos KM	Učešće %
SO. TE.S S.R.L.	254.324	29,65	254.324	29,65
Tesoro Savino	253.643	29,57	253.643	29,57
Pajić Goran	48.948	5,71	48.948	5,71
PREF AD Banja Luka	63.906	7,45	63.906	7,45
Fond za restituciju RS B.Luka	32.499	3,78	32.499	3,78
ZIF Bors Invest fond ad B.Luka	20.452	2,38	20.452	2,38
ZIP VIB fond ad Banja Luka	12.740	1,48	12.740	1,48
Ostala lica	171.133	19,98	171.133	19,98
UKUPNO	857.645	100	857.645	100

Nominalna vrijednost akcija Preduzeća iznosi 1,00 Konvertibilnu maraku po akciji. q
Akcije preduzeća se kotiraju na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31.12.20 godine **iznosi 0,53** Konvertibilne marake.

KAPITAL	31.12.2019	31.12.2020
Akcijski kapital	857.645	857.645
Zakonske rezerve		85.765
Revalorizacione rezerve	3.744.602	3.117.689
Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	1.969.590	542.832
Nerasporedjeni dobitak ranijih godina		1.883.825
Ukupno kapital	6.571.837	6.487.756



Konto	STALNA IMOVINA	31.12.2020		
		Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
014	<i>Ostala nematerijalna ulaganja</i>	283.889,70	273.243,46	10.646,24
020	<i>Građevinsko zemljište</i>	2.809.220,00		2.809.220,00
021	<i>Građevinski objekti</i>	14.643.512,54	9.592.810,80	5.050.701,74
022	<i>Postrojenja i oprema</i>	21.546.720,79	20.333.328,14	1.213.392,65
023	<i>Investicione nekretnine</i>	14.775,42		14.775,42
027	<i>Postrojenja i oprema u pripremi</i>	220.470,67		220.470,67
	STALNA IMOVINA	39.518.589,12	30.199.382,40	9.319.206,72

	Nekretnine postrojenja i oprema	31.12.2019	31.12.2020
	Početno stanje 1.1.	10.574.938	9.904.504
	Nabavke	496.590	388.758
	Amortizacija	-968.780	-952.636
	Procena osnovnih sredstava	□	
	Rashodovano-prodato	-198.244	-32.066
	Stanje na dan	9.904.504	9.308.560

Dugoročni krediti

	U konvertibilnim markama za god. Koja se završava na dan	
	31.12.2019 .	31.12.2020.
ADDIKO BANK a.d. Banjaluka	374.510	0
NLB razvojna	268.218	0
Raiffisen banka	280.134	0
Ukupno krediti kod banaka	922.862	0

Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do 1. godine

	U konvertibilnim markama za god. Koja se završava na dan	
	31.12.2019 .	31.12.2020.
ADDIKO BANK a.d. Banjaluka	325.707	394.736
NLB razvojna	253.896	310.813
Raiffisen banka	265.176	329.025
Ukupno krediti kod banaka	844.779	1.034.574



	OBAVEZE	31.12.2019	31.12.2020
404	Rezervisanja za beneficije zaposlenima	79.388	64.930
407	Odloženje poreske obaveze dir.u kapitalu	132.315	52.042
413	Dugoročni krediti	922.862	0
419	Ostale dugoročne obaveze Reprogram preko 1G	23.894	0
424	Deo dugorčnih kredita koji dospeva do 1.god	844.779	1.034.574
429	Obaveze za Reprogram do 1 godine	28.754	0
430	Primljeni avansi	9.653	69
431	Dobavljači povezana pravna lica	640.981	488.419
432,433,434	Dobavljači domaći	495.254	675.974
435	Dobavljači iz inostanstva	4.730.282	4.864.098
45	Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	155.852	117.844
460	Obaveze za kamate	75.755	0
463,464,465	Obaveze za prevoz radnika, Uprav.odbor i fizičkim licima	22.266	15.570
480,482,483,489	Obaveze za ostale poreze i doprinose	82.632	123.628
47	Obaveze za pdv izlazni	37.708	9.975
	UKUPNO OBAVEZE	8.282.375	7.447.123

DUGOROČNA REZERVISANJA

	2019	2020
Stanje 1.1.	91.662	79.388
Rezervisanja na teret tekućeg rezultata	10.359	1.650
Ukidanje rezervisanja u toku godine za pl. Otremnine	(22.633)	(16.107)
Ukidanje neiskorištenog rezervisanja		
Stanje 31.12.	79.388	64.931

	POTRAŽIVANJA	31.12.2018	31.12.2020
151	Dati avansi	10.688	3.084
200	Potraživanja od povezanih pravnih lica	235.097	89.466
201,202,203	Potraživanja od domaćih kupaca	18.122	22.709
204	Potraživanja od inostranih kupaca	169.943	347.942
208	Potraživanja od utuženih kupaca	276.072	266.812
209	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	-288.212	-386.738
221	Potraživanja za kamate	3.341	2.466
222	Potraživanja od zaposlenih	4.974	2.374
225	Potraživanja za pretplaćene obaveze	7.831	4.659
226	Ostala potraživanja		4.210
27	Potraživanja za PDV	371.009	216.734
	UKUPNA POTRAŽIVANJA	808.865	573.718



STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.12.2020
NEDOSPELA	150.133
DOSPELA DO 1 GODINE	1.183.010
DOSPELA- PREKO 1 GODINE	958.365
DOSPELA PREKO 2 GODINE	3.725.428
UKUPNO	6.016.936

Najveće dugovanje odnosi se na firmu Ferro-met srl 4.678.710KM

ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

	U Konvertibilnim markama 31.12.2020.g.		
	Dati avansi	Potr.od kupaca	Ukupno
Stanje na početku godine		288.212	288.212
Ispravke u toku godine na teret rezultata		139.234	139.234
Isknjiženje ispravljenih potraživanja			
Naplata ispravljenih potraživanja		-40.708	-40.708
Stanje na perioda 31.12.2020		386.738	386.738

STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA 31.12.2020

NEDOSPELA DO 30 DANA	71.009
DOSPELA-DO 30 DANA	263.142
DOSPELA- DO 60 DANA	3.901
DOSPELA –PREKO 90 DANA	2.139
DOSPELA PREKO 1 GODINE	386.738
UKUPNO	726.929



	BRUTO	ISPRAVKA	NETO IZLOŽENOST
NEDOSPELA	71.009		71.009
DOSPELA- ISPRAVLJENA	386.738	386.738	0
DOSPELA- NEISPRAVLJENA	269.182		269.182
UKUPNO	726.929	386.738	340.191

Metal ad Gradiška je poslao Otvorene stavke na dan 31.10.2020.godine svim svojim kupcima i,dobavljačima i bankama i usaglašeno je stanje.

	TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	31.12.2019	31.12.2020
721000	RASHODI PO OSNOVU TEKUĆUH PORESK.OBAVEZA	2.061	19.558
722200	PRIHODI PO OSNOVU ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA		80.273
	UKUPNO	2.061	60.715

	RASHODI	31.12.2019	31.12.2020
501	Nabavna vrednost prodane robe	6.777.131	614.828
511	Troškovi materijala za izradu	14.804.931	12.960.611
512	Troškovi režijskog materija	162.355	140.677
513	Troškovi goriva, energije, vode	395.366	331.574
520	Bruto plate	1.927.615	1.564.192
522	Troškovi bruto naknade za članove UO	26.865	29.791
529	Troškovi ličnih rashoda	205.093	211.165
530	Troškovi proizvodnih usluga (cinčanje)	15.450	389
531	Troškovi telefona interneta i prevoza	200.024	522.710
532	Troškovi održavanja	26.509	13.998
533	Troškovi zakupa	8.968	14.896
535,539	Troškovi ostalih usluga	54.067	36.214
540	Amortizacija	1.021.562	1.008.174
541	Rezervisanja za otpremnine	10.359	1.650
550	Troškovi neproizvodnih usluga	325.213	180.144
551	Troškovi reprezentacije	5.149	7.550
552	Premija osiguranja	12.452	11.064
553	Bankarski troškovi	8.855	25.078
554	Troškovi članarina	12.764	16.374
555	Troškovi poreza (nepokretnost, komunal.nak.vode, šume, protivpož)	95.685	78.510
556	Troškovi doprinosa (za invalide)	1.882	2.905



559	Ostali nematerijalni troškovi	5.666	3.863
561	Rashodi kamata	171.867	81.567
562	Negativne kursne razlike	234	
570	Neotpisana vrednost rashodovanih osnovnih sredstava	198.244	32.067
575	Gubici od prodaje materijala	0	0
576	Manjkovi materijala i robe	0	0
578	Rashodi po osnovu otpisa i ispravke vredn.kupac	18.627	139.371
579	Ostali nepomenuti rashodi	11.084	11.730
591	Rashodi iz ranijih godina		9.420
	UKUPNI RASHODI	26.504.018	18.050.512

	PRIHODI	31.12.2019	31.12.2020
600	Prihodi od prodaje robe povezanim licima	6.415.999	580.673
601,602,603	Prihodi od prodje robe na domaćem tržištu	13.725	2.740
604	Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	348.583	32.957
610	Prihodi od praodaje gotovih pr i usluga povezanim licima	1.864.825	198.126
611,612,613	Prihodi od prodaje gotovih proizv.i usluga na domaćem tržištu	1.664.987	2.328.802
614	Prihodi od prodaje gotovih pr. i usluga na INO tržištu	16.489.831	14.915.065
630,631	Povećanje ili smanjenje zaliha	60.301	-546.460
651	Prihodi od zakupnina	197.979	246.325
655	Prihodi iz budžeta		30.952
661	Prihodi od kamata	11	1.526
662	Pozitivne kursne razlike		
670	Dobici po osnovu prodaje opreme	209.450	14.500
677	Naplaćena otpisana i ispravljena potraživanja		40.708
676	Viškovi materijala i robe	3.123	97
679	Ostali prihodi (prihodi od ukidanja rezervisanja, otpis obaveza i ostali prihodi)	178.450	59.101
691	Prihodi iz ranijih godina		604
	UKUPNI PRIHODI	27.647.264	17.905.716

Preduzeće je iskazalo po godišnjem obračunu gubitak u iznosu 84.081 KM, dobiti po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi u iznosu 626.913 KM – tako da je preduzeće iskazalo neto dobit u iznosu od 542.832KM. Porez na dobit preduzeće neće platiti jer je u ranijim poreskim periodima iskazalo gubitak.

U Gradišci:25.02.2021g

